



PRIMLJENO:	22-12.	20 21	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/21-3/9		
VEZA:			
EPA:	197 XXVII		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

**SKUPŠTINA CRNA GORA
PREDSJEDNIK ALEKSA BEČIĆ**

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore (23-1/21-3, EPA 197 XXVII), podnosim sljedeći amandman:

AMANDMAN 1

Prije člana 1 Predloga zakona dodaje se pet novih članova koji glase:

„Član 1

U Krivičnom zakoniku Crne Gore („Službeni list RCG”, br. 70/03 i 47/06 i „Službeni list CG”, br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 14/15, 42/15, 44/17, 49/18 i 3/20) u članu 37 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sud ne može uslovno otpustiti lice osuđeno na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora za krivično djelo iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika, učinjeno nad maloljetnim licem.”

Član 2

U članu 45 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sud ne može ublažiti kaznu učinocu krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika učinjenog nad maloljetnim licem.”

Član 3

Poslije člana 116 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 116a

Osudom za krivično djelo iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika učinjeno nad maloljetnim licem, obavezno nastupaju sljedeće pravne posljedice:

- 1) prestanak javne funkcije;
- 2) prestanak radnog odnosa ili prestanak vršenja određenog poziva, djelatnosti ili dužnosti koji podrazumijevaju rad sa maloljetnim licima;
- 3) zabrana sticanja javnih funkcija;
- 4) zabrana zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti koji podrazumijevaju rad sa maloljetnim licima.

Pravne posljedice iz stava 1 ovog člana nastupaju danom pravosnažnosti presude.

Izuzetno od člana 117 stav 3 ovog zakonika, pravne posljedice osude iz stava 1 ovog člana traju 20 godina, a vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora ne uračunava se u vrijeme trajanja pravne posljedice osude.

Pravosnažna presuda kojom se lice osuđuje za krivično djelo iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika učinjeno nad maloljetnim licem, obavezno se dostavlja i poslodavcu osuđenog lica.”

Član 4

Poslije člana 123 dodaje se novi član koji glasi:

„Posebna evidencija

Član 123a

O licima osuđenim za krivična djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika, kada su učinjena na štetu maloljetnih lica, vodi se posebna evidencija.

Posebna evidencija sadrži sledeće podatke o osuđenom licu:

- 1) ime i prezime;
- 2) jedinstveni matični broj;
- 3) adresu prebivališta i boravišta;
- 4) podatke o zaposlenju;
- 5) podatke o osobenim znacima;
- 6) DNK profil;
- 7) podatke o krivičnom djelu i krivičnoj sankciji koja mu je izrečena;
- 8) podatke o pravnim posledicama osude.

Posebnu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Podaci iz posebne evidencije vode se trajno i ne mogu se brisati.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati sudu, državnom tužilaštvu i policiji u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica o kome se vodi posebna evidencija, odnosno nadležnoj organizacionoj jedinici policije, kada je to potrebno za vršenje poslova iz njene nadležnosti.

Podaci iz posebne evidencije mogu se, na obrazložen zahtjev, dati i državnom organu, privrednom društvu, drugoj organizaciji ili preduzetniku, ako još traju pravne posledice osude.

Državni i drugi organi, kao i pravna lica ili preduzetnici koji rade sa maloljetnim licima dužni su da zatraže podatak da li je lice koje treba da zasnuje radni odnos kod njih, odnosno obavlja poslove sa maloljetnim licima, upisano u posebnu evidenciju.

Podaci iz posebne evidencije mogu se dati i inostranim državnim organima, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Na podatke sadržane u posebnoj evidenciji, ako odredbama ovog zakona nije drugačije propisano, shodno se primjenjuju odredbe zakona koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti i tajnost podataka.

Član 5

Poslije Glave jedanaest dodaje se nova glava i šest novih članova koji glase:

„GLAVA JEDANAEST A

Mjere posebnog nadzora

Član 132a

Prema učiniocu krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, poslije izdržane kazne zatvora ili kazne dugoročnog zatvora, sprovode se mjere posebnog nadzora, i to:

- 1) obavezno javljanje nadležnoj organizacionoj jedinici policije;

- 2) zabrana posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica, naročito vrtića, škola i dvorišta ovih ustanova, igrališta i slično;
- 3) obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova;
- 4) obavezno obavještanje o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta;
- 5) obavezno obavještanje o putovanju u inostranstvo.

Mjere posebnog nadzora iz stava 1 ovog člana sprovode se 20 godina poslije izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora, uz mogućnost ukidanja.

Poslije isteka svake četiri godine od početka primjene mjera posebnog nadzora iz stava 1 ovog člana, sud koji je donio prvostepenu presudu po službenoj dužnosti odlučuje o potrebi daljeg sprovođenja mjera posebnog nadzora.

Zahtjev za preispitivanje potreba daljeg sprovođenja mjera posebnog nadzora može podnijeti lice na koje se poseban nadzor odnosi, ali ne prije isteka dvije godine od početka primjene, odnosno od posljednjeg preispitivanja od strane suda koje se vrši po službenoj dužnosti.

Obavezno javljanje nadležnoj organizacionoj jedinici policije

Član 132b

Mjera obaveznog javljanja nadležnoj organizacionoj jedinici policije sastoji se od dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da se lično javlja organizacionoj jedinici policije u mjestu njegovog prebivališta ili boravišta, na način propisan podzakonskim aktom.

Zabrana posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica

Član 132c

Mjera zabrane posjećivanja mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da ne posjećuje mjesta na kojima se okupljaju maloljetna lica, kao što su vrtići, dvorišta vrtića, škole, školska dvorišta, igrališta i slično.

Obavezno posjećivanje profesionalnih savjetovališta i ustanova

Član 132d

Mjera obaveznog posjećivanja profesionalnih savjetovališta i ustanova sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da posjećuje profesionalna savjetovališta i ustanove prema programu koji se određuje na način propisan podzakonskim aktom.

Mjera obaveznog obavještanja o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta

Član 132e

Mjera obaveznog obavještanja o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da u roku od tri dana od dana promjene lično obavijesti nadležnu organizacionu jedinicu policije o promjeni prebivališta, boravišta ili radnog mjesta.

Obavezno obavještanje o putovanju u inostranstvo

Član 132f

Mjera obaveznog obavještanja o putovanju u inostranstvo sastoji se u dužnosti učinioca krivičnog djela iz čl. 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b ovog zakonika nad maloljetnim licem, da se najkasnije tri dana prije putovanja u inostranstvo lično javi nadležnoj organizacionoj jedinici policije.

Lice iz stava 1 ovog člana je dužno da nadležnoj organizacionoj jedinici policije pruži podatke o tome u koju državu putuje, kao i o tačnom mjestu i dužini boravka u inostranstvu.““

Dosadašnji čl. 1 do 11 postaju čl. 6 do 16.

Obrazloženje

Zbog izuzetno blagih kazni koje se izriču počiniocima krivičnih djela protiv polnih sloboda, za koje čak sud koristi institut ublažavaju pa i u slučajevima kada su oštećena maloljetna lica smatrali smo da je to nedopustivo, kao i uslovni otpust, te smo to propisali predloženim amandmanom.


Propisali smo i medicinsko-farmakološko liječenje za počinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda u slučajevima kada je oštećeno maloljetno lice, ali i za povratnike silovatelje.

Kako bi se obezbijedilo sigurno okruženje maloljetnim licima u mjeri mogućeg, te kako bi se onemogućilo da lica koja učine neko od gore navedenih izrazito teških krivičnih djela, koja su ujedno i moralno neprihvatljiva, vrše javne funkcije sa kojih, pored ostalog, odlučuju u ime cijelog društva.


Imajući u vidu da krivična djela protiv polnih sloboda, naročito kada su učinjena na štetu maloljetnih lica, ostavljaju dalekosežne posljedice na žrtve smatrali smo da je neophodno propisati i poseban nadzor za lica koja su izdržala izrečenu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora.

Poslanice:


dr Branka Bošnjak




Vesna Pavićević



Simonida Kordić




Dr. Tamara Vujović




Danijela Đurović



dr Draginja Vuksanović



Kenana Strujić



Božena Jelušić

Boris Mugoša

